

IZJAVA AUTORA

Prezime:

Ime:

Adresa:

Mjesto i datum rođenja:

Državljanstvo:

kao jedini autor i vlasnik svih prava umjetničke fotografije pod naslovom (čiji je naziv) (u daljem tekstu "Djelo") dajem sljedeću izjavu (u daljem tekstu "Izjava") u mjestu i datuma navedenog ispod, i ta izjava treba da se smatra neopozivom jednostranom obavezom kao što slijedi:

Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat-a sa, kao i da prihvatam takmičarske uslove međunarodnog konkursa za fotografiju pod nazivom "Decenija integracije Roma: foto konkurs" organizovanog od strane Instituta za otvoreno društvo (u daljem tekstu "OSI") i Arhiva instituta za otvoreno društvo pri Univerzitetu centralne Evrope (u daljem tekstu "OSA Archivum"). Takođe izjavljujem da sam u potpunosti upoznat-a s tim da OSI i OSA Archivum imaju namjeru da izlažu, predstavljaju u javnosti, objavljuju u obliku knjige i da na druge načine koriste Djelo koji sam poslao-la na konkurs.

Ovim tvrdim i garantujem OSI i OSA Archivum-u i ostalim trećim licima zainteresovanim za bilo koja prava, dozvole ili autorizacije za korišćenje mog Djela u skladu sa ovom Izjavom, da Djelo predstavlja moje nezavisno, originalno i individualno autorsko djelo i da ne postoji ni jedna treća strana koja ima zakonska prava, pravo svojine ili učešće tako da može da ometa ili ograniči izvršenje ovih prava, dozvola ili autorizacija zahtjevanih od strane OSI, OSA Archivum-a u skladu sa Izjavom kao i onih koja su zahtjevana od strane trećeg lica određenih od strane ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI ili OSA Archivum-om. U skladu s tim, ovim se obavezujem da ću obešteti i štiti OSI i OSA Archivum i treća lica određena od strane OSI ili OSA Archivum-a ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI ili OSA Archivum-om u slučaju zahtjeva bilo koje treće strane proizišlog iz korišćenja Djela od strane OSI ili trećih lica određenih od strane OSI ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI u skladu sa ovom Izjavom, ako se takav zahtjev bude bazirao bilo na takozvanoj autorskoj ekonomiji ili moralnim pravima ili ostalim svojinskim pravima ili opštim osobnim/moralnim pravima.

Ovim tvrdim i garantujem OSI i OSA Archivum-u da su osobe koji se pojavljuju na Djelu u potpunosti upoznate sa opisanim; Djelo je pokazano osobama koje se pojavljuju na istom i one su dale svoje odobrenje u skladu sa gore navedenim. Ovim se obavezujem da ću obešteti i štiti OSI i OSA Archivum i treća lica određena od strane OSI ili OSA Archivum-a ili koja su u pod-ugovornom odnosu sa OSI ili OSA Archivum-om od bilo kog zahtjeva neke treće strane proizišlog iz neispunjavanja gore navedenih garancija. Obavezujem se da ću u tom slučaju preduzeti sve neophodne korake da dobijem saglasnost osoba koje se pojavljuju na Djelu.

Potpisivanjem ove Izjave neopozivo odobravam opšte ovlaštenje OSI i OSA da primjenjuju Djelo u neprofitabilne svrhe bez bilo kakvog ograničenja po pitanju vremena, teritorije i oblika primjene, ali sa ograničenom upotrebom Djela isključivo u okviru i za potrebe konkursa, u skladu sa poštovanjem sljedećih prava:

- prava na reprodukovanje Djela u cijelosti ili njegovih dijelova na bilo kom analognom ili digitalnom nosaču ili mediju, bilo konačno ili privremeno, iznositi direktno ili indirektno, uključujući prava na izradu zvučnih ili video snimaka Djela i njegovih reprodukcija u katalozima, kratkim vodičima, svim ostalim mogućim promotivnim publikacijama, štampanim ili elektronskim medijima i novinama, kolekcijama radova, datotekama i multimedijalnim radovima;
- prava za distribuciju Djela ili bilo kojih njegovih reprodukcija na bilo kom nosaču ili mediju, bilo digitalnom ili analognom, uključujući neograničenu distribuciju Djela na bilo kom tipu nosača zvučnog ili video zapisa, kataloga, kratkih vodiča i ostalih mogućih promotivnih publikacija izdatih na bilo kom tipu nosača, kao i štampanim i elektronskim medijima i novinama, kolekcijama radova, datotekama i multimedijalnim radovima na bilo kom tipu nosača bilo digitalnom ili analognom;
- prava na predstavljanje Djela u javnosti na bilo koji tehnički način, uključujući analogno i digitalno zemaljsko, satelitsko emitovanje ili kablovski prijenos, kao i on-line predstavljanje Djela u javnosti preko bilo koje kompjuterske mreže (na primjer internet) ili drugih telekomunikacionih mreža, takođe uključujući prava i na ponovno prenošenje Djela putem reemitovanja ili preko kablovskih ili internet televizijskih sistema;
- prava na izlaganje Djela, uključujući izlaganje reprodukovanih kopija Djela bilo na analognim ili digitalnim nosačima, televizijskim ekranima ili platnenim ekranima ili terminalima.

Ovim izjavljujem da upotreba mog Djela na bilo koji drugi način od onog koji je naveden u ovoj Izjavi treba da bude predmet posebnog ugovora.

U slučaju da ova Izjava stupi na snagu, takođe se obavezujem da ću dati sve dodatne izjave ili iskaze, bilo verbalne ili u pisanoj formi, za račun i na osnovu zahtjeva OSI i OSA, koji mogu postati potrebni prema bilo kom zakonodavstvu kako bi cijeli sadržaj ove Izjave bio u potpunosti validan i pravosnažan u datoj zemlji gdje će se Djelo primjeniti.

Ovim izjavljujem da zadržavam pravo da moje ime ukazuje na ili bude povezano sa Djelom.

Ovim konačno i neopozivo dajem saglasnost OSI i OSA Archivum-u da sakupljaju, čuvaju, raspolazu i prijenose moje podatke samo u skladu sa navedenim uslovima i za vrijeme trajanja konkursa, a to je: a) tokom izlaganja fotografija, uključujući i pobjedničke fotografije; i b) fiksni vremenski period od tri godine. Mogu dozvoliti OSI i/ili OSA Archivum-u da otkrije moje podatke trećim licima na bazi pojedinačnog slučaja samo uz moju prethodnu saglasnost ili saglasnost mog pravnog zastupnika.

Svjestan-na sam da moje prijavljivanje na konkurs postaje važeće od trenutka prijema od strane OSI (H-1051 Budapest, 12 October 6. utca, Hungary) ove Izjave u štampanom obliku, koju sam punovažno potpisao-la ja, jedan od mojih roditelja ili pravni zastupnik (ako sam maloljetan-na u skladu sa zakonodavstvom moje zemlje) i dva svjedoka. Svjestan-na sam da ova Izjava treba da bude odštampana i da treba da je potpišem u skladu sa gore navedenim i poslata poštom OSI-u [H-1051 Budapest, 12 October 6. utca, Hungary] ili putem faxesa [(+361) 327-3260].

Ovim potvrđujem da je zakon Mađarske važeći po pitanju tumačenja ove Izjave i dozvola datih u

skladu sa ovom Izjavom. U slučaju bilo kakvih pravnih problema proizašlih iz ove Izjave ili povezanih sa njom, koji se ne mogu prijateljski riješiti između mene i OSI i/ili OSA, prihvatam isključivo nadležnost suda Glavnog Grada Mađarske.

Ovu Izjavu sam potpisao-la svojom slobodnom voljom i prihvatam je u svim detaljima.

U slučaju da sam prema zakonima koji se primjenjuju u zemlji u kojoj živim maloljetan-na da preuzmem na sebe zakonske obaveze, ovim potvrđujem da je (su) moj(i) roditelj(i) ili pravni zastupnik saglasan-ni sa mojim učešćem na konkursu i da se slaže-u sa ovom Izjavom datoj u štampanom obliku.

Mjesto:

Datum:, 2008

Autor:

Ja sam roditelj ili pravni zastupnik maloljetnog djeteta čiji se potpis ovdje pojavljuje i ovim dajem svoju saglasnost da to dijete učestvuje na konkursu i dajem sve lične podatke koji su zahtjevani od strane konkursa za potrebe njegove ili njene Izjave.

Mjesto:

Datum:

Roditelj:

Svjedok:

Svjedok:
